

Aranesi ultramar. Nòtes d'emigrants, mariners e militars enes guerres coloniaus

Era Val d'Aran, coma solet territori qu'aguarde cap ath nòrd o d'aiguavessant atlantica deth Principat, a portat as sòns abitants a aguardar aigües tà baish de Garona, entà trabalhar per sasons, coma segaires, vendimiaires, mossos, picaires o carrassers, entre d'auti mestiers, o per maridatges o entà cercar fortuna enes Indies, d'aquiu lo des indians, coma didien alavetz es colònies e viatgès ultramar. Per aquerò eth prumèr pòrt maritim e mès dirècta embarcament entàs aranesi ère soent eth de Burdèu, coma veiram en aguestes pichones anotacions trapades des darreri tres sègles. Eth viatge des aranesi, de còps a pè, de còps per arriu o pes camins reiaus, d'uns 300 km. apuprètz d'arribèra garonenca, en tot seguir es camins dera antiga Gasconha enquiarà vila bordelesa a on arribèc a auer, ath delà deth barri des espanyòls, eth barri des aranesi. Des deth siècle XVIII, senon abantes, auem documentat ath prumèr aranés indian o que marche tás ièrles caribeenes, coma serà soent eth madeish recorregut es sègles posteriors, sense deishar de costat ues autes vies marítimes, de menor freqüència, peth nòrd dera peninsula (Galiza) o tanben pera mar grana (Catalunya). Ara demora d'auer mès dades que de ben segur en traparam enes archius municipaus e cantonaus, ath delà de mès testimoniatges de descentes aranesi, deisham aguest prumèr rapòrt qu'ei ath madeish temps eth prumèr inventari o anotacions d'aranesi publicada, en tot demorar daubrir eth camin ara arreceràca sus aguest ahèr, coma ja trapam sus es pirenencs orsalièrs enes ièrles britaniques o tèrres nordamericanes des deth siècle XIX.

Sègle XVIII

Prumères dades trapades d'un aranés de viatge mes de ben segurs es registres istorics deth port de Bordèu mos deisharan mès aranesi e pirenencs. A rebrembar qu'un catalan descendant d'aranesi, des de Portolà d'Arties, fonde 21 missions e ei Governador des dues Califòrnies: Gaspar de Portolà.

Enes archius aranesi, gràcies ara donacion deth hons familiar mès



Claudio Aventín-Boya, historiador.
Institut d'Estudis Aranesi, Secció d'Istòria.

important deth país, Çò de Joanchiquet de Vilamòs, aué Ecomusèu laguens der hilat museistic aranés, trapam eth polit diboish d'un batèu en ua des letres d'ua acta notariau, forma artistica e corriènta des notaris, coma vedem ena exposicion sus aguest ahèr hèta pera archivera e descorbidora deth diboish (notari navegador?), Maripau Gómez, responsabla der Archiu Generau d'Aran (AGA).

1755: Jacques Demichel, segontes Boucharròt e Poussou (veir biblio.) ges enes anotacions de viatgiers comengesi des deth Pòrt de Bordèu, dilhèu ère Jaime Demiguel eth nòm originau sense afrancesar, dera parròquia de S. Fèlix de Vilac, o er antic vilatge de Sta. Gema, ara desapareishut. Marche de viatge entà Sto. Domingo, sense cap mès info. Sabem pas s'ei era vila dera ièrla dominicana o ua auta vila centreamericana. S'ei atau ère comun èster era 1^a tèrra americana entà fòrça emigrants, des dera arribada deth madeish Columbus ara antiga La Espaòola.

Sègle xix

Prumèri documents en forma de cartes e registres militars que constaten era estada d'aranesi enes Ameriques coma enes guèrres coloniaus, enquiara independéncia des tres darrères possessions ultramar (1898). Er Archivo Militar de Segovia sauve er istoriau o expedient des militars, aranesi tanben, coma es de Cuba entre d'auti. Ben lèu auram un estudi biografic deth generau Saforcada, peth son descendant Joan Carlos Riera.

Un estudi fin de carrèra francés fòrça interessant mos sinhale es immigrants deth barri (quartier) espanyòl de Bordèu ara fin d'aguest sègle. Sense auer dades se beth un marchèc enes batèus bordelesi, çò de ben possible, mos apòrte ues dades fòrça chocantes en deceni de 1876 a 1886: ua vintea d'aranesi ena 1^a anada e ua seishantea ena segona anada citada, se trapen repertoriadi en aguesta memòria en eth madeish barri e carrès (carrières o rue aué) de Moulin, Port, Noviciat, Benedictins e S. Benoît, eth madeish autor batìège coma *Quartier des aranaïs: une véritable micro-communauté aranaise* (barri des aranesi: ua vertadèra minipoblacion aranesa).

18...?: Juan Atés Duran (1851-1929), de Çò de Mossempeir de Les, sabem que portèc dera China un móble lacat qu'encara a era familha. Es destinations asiàtiques tampòc èren estonantes entre's pirenencs.

1860: Francisco Saforcada s'instale en Fuerte Junín (Argentina) quan solet ère un bordalat de tèrras agrícoles, coma arresponsible d'ua colònia de catalans. En arribar a pòble prenec eth nòm de Saforcada, eth sòn fondador, en departament de Buenos Aires. Aué encara mantén es 400 vesins.


1870: Francisco Arró Benosa arriba a Carmen de Patagones (Argentina), e eth sòn frair Andrés Arró Benosa (1879), eth madeish viatge e lòc, artenhen bastit eth prumèr sistema d'aigües correntes en aguest país, en tot canalizar es aigües entà casa sua e començar es sòns vesins gràcies a d'aguesti pioners d'Es Bòrdes. Atau se les arreconeishèc en sòn moment en Argentina damb carreràs e aumenatge as Arró, e ara ena sua vila aranesa damb ua placa, charrada e presentacion deth libe (2008), dedicat peth sòn descendant e autor biografic d'aguesta família aranesa (2007).

1898: Miguel Socasau generau, de Benós, e Tomàs Capblanch soldat, de Les, e Joaquín de Miguel Nart, de Casarilh, toti tres, entre d'auti possibles aranesi, obligadi a anar entara guèrra coloniau de Cuba. Eth darrà non tornèc e dilhèu mòrt ena trauèssa, segontes eth sòn descendant Manuel de Miguel.

Sègle xx

19?: Dilhèu a prumeries d'aguest sègle trapam eth mestier deth prumèr o solet escafandriste aranés, des de çò de Maròt dera vila de Les, mes sense nòm ne data. Jusèp Boya, descendant dera madeisha casa, rebrembe bera imatge e bera istòria escotada sus es possibles tresòrs maritims arrecuperadi. Ena capèla des Carmelites dera Lana de Les sembla i auie corau portat per eth, ara desapareishut.

19?: José Busquet Sanglada des d'American de Les, Manuel Boya Aunòs des de Mossempèir de Les e un 3au vesin dera madeisha vila, marchèren amassa entà Brasil. En tornèren dus damb fortuna e eth tresau, Manolo de Mossempèir, jamès se sabec se coma e a on moric. Forme part des legendes neres des que se tornèren arrics. Çò de madeish passèc damb d'auti membres d'aguesta casa fòrta de Les en sòn temps, a on veiram postaus des des pòrts de Sta. Fe e S. Javier d'Argentina; sense cap mès notícia.



Bibliografia e arregraïments

Sense es autors bibliografics, centri documentaus consultadi en linha, e sustot es testimoniatges aranesi qu'ara arregraïm, aguestes dades non auessen gessut ara lum:

Rosina Boya, Jose Boya, Marilen Barés e Pilarin Busquet, toti de Les, Tònho Peremartí e Hipolito Cruces, de Bossòst, e Manuel de Miguel, de Sta. Gema.

AGA. Archiu Generau d'Aran. Arròs. Hons Patrimoniau Çò de Joanchiquet de Vilamòs. Acta notariau.

AGI. Archivo General de las Indias. Sevilla (marinérs de possible origen aranés).

ARRÓ, Andrés Ismael "Empresa Arró. Año 1874". Sense lòc, ne data, n'edicion (autoedicion der autor, 2007?), 128 p.

BOURRACHOT, Lucile; Poussou, Jean-Pierre "Les départs de passagers commingeois par le port de Bordeaux au XVIII^e siècle". *Revue de Comminges*, 73, 1970, p. 183-193.

GONTIER, F. "Les immigrants du quartier espagnol de Bordeaux au début de la III^e république (1876-1886)". *Memòria dera Universitat de Bordèu III*, 1986.

